

Br.UPIN 13-702/24-59/

Podgorica, 31.12.2025. godine

Zapisnik
o izvršenom redovnom (proširenom) inspekcijskom nadzoru u
JZU Klinički centar Crne Gore - Klinika za anesteziju, reanimaciju i terapiju
bola i Centar za kardiohirurgiju Kliničkog centra Crne Gore

Redovni (prošireni) inspekcijski nadzor su izvršili glavna budžetska inspektorka mr Jelena Perućica i ovlaštena službena lica za vršenje inspekcijskog nadzora Ministarstva finansija Olga Uskoković (ovlaštenje ministra br. 19-430/24-7089/1), Stevan Brnović (ovlaštenje ministra br. 19-102/24-8061/1) i Miloš Miranović (ovlaštenje ministra br. 19-102/24-8060/1), u skladu sa Zakonom o budžetskoj inspekciji ("Sl. list CG", br. 123/24), a u okviru nadležnosti utvrđenih odredbom člana 39 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Sl.list CG“, br.016/16, 083/16, 021/17, 042/17, 012/18, 039/18, 042/18, 034/19, 130/21 i 146/21)

Subjekat nadzora: JZU Klinički centar Crne Gore (u daljem tekstu: KCCG), ul. Ljubljanska bb Podgorica, 81000 Podgorica, Crna Gora.

Ime i prezime odgovornog lica za kontrolisani period 01.01.2018. godine - 31.12.2021. godine:

- [REDAKCIJA] - direktorica Kliničkog centra Crne Gore u periodu od 02. decembra 2016. godine do 26. jula 2018. godine;
- [REDAKCIJA] - direktor Kliničkog centra Crne Gore u periodu od 26. jula 2018. godine do 27. oktobra 2020. godine;
- [REDAKCIJA] v.d. direktora Kliničkog centra Crne Gore u periodu od 27. oktobra 2020. godine do 17. decembra 2020. godine;
- [REDAKCIJA] od 17. decembra 2020. godine do 22. februara 2024. godine.

Prisutna lica u postupku inspekcijskog nadzora:

- [REDAKCIJA] - pomoćnica direktora za ekonomsko-finansijske poslove;
- [REDAKCIJA] - šefica računovodstva;
- [REDAKCIJA] - šefica obračunske službe.

Mjesto, datum i vrijeme vršenja inspekcijskog nadzora: Redovni prošireni inspekcijski nadzor je započet dana 12.11.2025. godine, upućivanjem zahtjeva za dostavu dokumentacije, radi proširenja nadzora za period od 2018. do 2021. godine mjeseca za februar, april, avgust i decembar, za zaposlene primjenom metode uzorkovanja. Inspekcijski nadzor je završen dana 31.12.2025. godine.

Metod vršenja inspekcijskog nadzora: U skladu sa članom 17 Zakona o budžetskoj inspekciji izvršen je kancelarijski inspekcijski nadzor, uvidom u poslovnu i drugu dokumentaciju i evidencije, metodom uzorka, za mjeseca februar, april, avgust i

decembar od 2018. godine do 2021. godine, u Klinici za anesteziju, reanimaciju i terapiju bola i Centaru za kardiohirurgiju Kliničkog centra Crne Gore.

Predmet nadzora: Primjena odredbi Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2021. godine, za mjeseci februar, april, avgust i decembar, odnosno obračun zarada zaposlenih u Klinici za anesteziju, reanimaciju i terapiju bola i Centaru za kardiohirurgiju Kliničkog centra Crne Gore i to u segmentima:

a) utvrđivanje prava, visine i načina obračuna dodatka na osnovnu zaradu (uvećanje zarade) i naknada zarada i to :

1. *pripravnost;*
2. *dežurstvo;*
3. *prekovremeni rad;*
4. *noćni rad;*
5. *stimulacija;*
6. *„hitnih intervencija“;*
7. *dopunski rad;*
8. *konzilijarnih pregleda;*
9. *obračun zarada zaposlenog za časove na radu u skladu sa Instrukcijama o obračunu zarada, naknada zarada, ostalih ličnih primanja i drugih primanja zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama - Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.*

b) Usklađenost koeficijenta složenosti sa važećim propisima

Glavna budžetska inspektorka i ovlašćena lica za vršenje inspekcijskog nadzora izvršili su nadzor nad primjenom odredbi članova Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za mjeseci februar, april, avgust i decembar za 2018, 2019, 2020 i 2021. godinu.

Zapisnik je sačinjen u službenim prostorijama Ministarstva finansija, zbog obima i složenosti redovnog (proširenog) inspekcijskog nadzora, njegove prirode i okolnosti, zbog kojih nije bilo moguće zapisnik sačiniti na licu mjesta, u skladu sa odredbom čl.31 st. 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Prisutna lica u subjektu nadzora su upoznata sa, predmetom redovnog (proširenog) inspekcijskog nadzora, te s tim u vezi kao i ovlašćenjima budžetske inspekcije u postupku inspekcijskog nadzora.

Prisutna lica u daljem toku sprovođenja redovnog (proširenog) inspekcijskog nadzora, su upoznata sa pravima i obavezama koje imaju u skladu sa čl. 21 i 22 Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Aktom br. UPIN 13-702/24-59/11 od 12.11.2025. godine zatražena je dokumentacija radi proširenja vremenskog perioda inspekcijskog nadzora i to za period od 2018.

godine do 2021. godine, za mjesec februar, april, avgust i decembar za dr [REDACTED]
[REDACTED] i dr [REDACTED]

Postupak redovnog (proširenog) inspekcijskog nadzora je pokrenut i vođen po službenoj dužnosti, povodom prethodno utvrđenih nepravilnosti kod istog subjekta nadzora.

Napomena: Izrazi koji su u ovom zapisniku korišćeni za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

I PRAVNI I ADMINISTRATIVNI OKVIR

Glavna budžetska inspektorka i ovlašćena službena lica za vršenje redovnog (proširenog) inspekcijskog nadzora u svom radu primjenjivali su:

- Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Sl.list CG“, br.016/16, 083/16, 021/17, 042/17, 012/18, 039/18, 042/18, 034/19, 130/21, 146/21).
- Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu djelatnost ("Sl. CG", br. 30/16, 9/20, 142/21);
- Opšti kolektivni ugovor ("Službenom listu CG", br. 14/14, 39/16, 40/18, 37/19, 74/19, 8/20 i 21/21);
- Uputstvo za obračun bruto zarada ("Sl. list CG", br. 5/11);
- Propis koji se odnosi na rad KCCG u dijelu obračuna zarada - Instrukcija o obračunu zarada i ostalih ličnih primanja u javnim zdravstvenim ustanovama - Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore br. 03-1063 od 21.03.2012. godine i Instrukcija o obračunu zarada, naknada zarada, ostalih ličnih primanja i drugih primanja zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama - Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore br. 01-2181 od 01.04.2020. godine.

Relevantne odredbe:

- **Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru:**
 - **Čl. 1** – propisuje da: „Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja i ostvarivanja prava na zaradu, naknadu zarade i druga primanja zaposlenih u javnom sektoru, način obezbjeđivanja sredstava i druga pitanja od značaja za ostvarivanje ovih prava“;
 - **Čl. 2 st. 1 tač. 4** - propisuje da: „Zaposleni u javnom sektoru, u smislu ovog zakona, i zaposleni u ustanovi čiji je osnivač država ili lokalna samouprava“;
 - **Čl. 4** – propisuje da: „Zarada zaposlenog u javnom sektoru (u daljem tekstu: zaposleni) utvrđuje se pojedinačnim aktom, u skladu sa ovim zakonom i kolektivnim ugovorom“;

- **Čl. 11** – propisuje da: „Zarada zaposlenog sastoji se od: 1) osnovne zarade; 2) posebnog dijela zarade; 3) dodatka na osnovnu zaradu i 4) varijabilnog dijela zarade“;

- **Čl. 15** – propisuje da su dodaci na osnovnu zaradu: „ 1) dodatak za rad noću, rad u dane državnog ili vjerskog praznika i rad duži od punog radnog vremena (prekovremeni rad); 2) dodatak za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima; 3) specijalni dodatak; 4) dodatak po osnovu godina radnog staža (minuli rad); 5) dodatak za dežurstvo i pripravnost“;

- **Čl. 16** – propisuje da: „Visina dodatka po času na osnovnu zaradu (dodatak za rad noću, dodatak za rad u dane državnog ili vjerskog praznika, dodatak za prekovremeni rad i dodatak za dežurstvo i pripravnost) se utvrđuje u iznosima utvrđenim kolektivnim ugovorom“;

- **Čl. 31 st.4** - propisuje da: „Rješenje o zaradi zaposlenog iz člana 2 stav 1 tač. 3, 4, 5 i 6 ovog zakona donosi lice koje rukovodi tim pravnim licem“.

- **Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu djelatnost:**

- **Čl.11. st.1** - propisuje da: “Ovim ugovorom utvrđuju se osnovne grupe poslova sa koeficijentima za utvrđivanje zarade po osnovu potrebne stručnosti i složenosti poslova, i to:...“;

- **Čl.15** - propisuje da: “Zaposleni koji u toku mjeseca ostvari rezultate rada u obimu i kvalitetu iznad prosječnih, odnosno planiranih, ima pravo na uvećanje zarade do 15% srazmjerno ostvarenom rezultatu“;

- **Čl.17** – propisuje uvećanje zarade: “Osnovna zarada zaposlenog uvećava se po času, i to: 80% za rad noću (između 22 časa i 6 časova narednog dana), 150% za rad na dan državnog i vjerskog praznika i 60% za prekovremeni rad.“;

- **Čl.18** – propisuje da: „Osnovna zarada zaposlenog uvećava se za vrijeme dežurstva, i to: za 24 časa (od 7 časova ujutro do 7 časova narednog dana) 15% obračunske vrednosti koeficijenta izražene u bruto iznosu, uvećane koeficijentom zaposlenog koji je utvrđen članom 11 ovog ugovora i za minuli rad, za 16 časova (od 15 časova do 7 časova narednog dana), 10% obračunske vrijednosti koeficijenta izražene u bruto iznosu, uvećane koeficijentom zaposlenog koji je utvrđen članom 11 ovog ugovora i za minuli rad.“;

- **Član 19** – propisuje da: „Poslodavac je dužan da zaposlenom isplati 10% od satnice zaposlenog za svaki čas pripravnosti kod kuće. Uvećanjem zarade za vrijeme dežurstva zaposleni nema pravo na uvećanje zarade po osnovu prekovremenog rada, rada noću i pripravnosti“.

- **Instrukcijama o obračunu zarada, naknada zarada, ostalih ličnih primanja i drugih primanja zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama - Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore br. 03-1063 od 21.03.2012. godine i br. 01-2181 od 01.04.2020. godine, propisano je:**

- Pripravnost „Pripravnost je utvrđena u visini od 10% osnovne zarade (obračunske vrijednosti koeficijenta uvećane koeficijentom složenosti poslova koji je utvrđen članom 11 GKU). Časovi pripravnosti ne mogu se preklapati sa drugim oblicima rada (dežurstvo, prekovremeni rad i slično)“;
- Stimulacija „Zdravstvena ustanova može zaposlenom isplatiti stimulaciju po osnovu rezultata rada do 15%. Stimulacija se obračunava na zaradu - redovan rad (K1+K2) uvećanu za minuli rad“.

II UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE

1. Pripravnost i hitne intervencije

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrđeno je da u skladu sa Rasporedom rada pripravnosti za Kliniku za anesteziju i Centra za kardiohirurgiju Kliničkog centra Crne Gore nijesu donijeta rješenja u skladu sa čl. 31 st. 4 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim je propisano da rješenje o zaradi zaposlenog iz člana 2 stav 1 tačka 4 ovog zakona donosi lice koje rukovodi tim pravnim licem, već su ista obračunata bez donošenja rješenja o zaradi.

Konstatovane nepravilnosti:

Zarada je uvećanja po osnovu dodatka za „hitne intervencije“ suprotno zakonu i kolektivnim ugovorima iz razloga što je članom 11 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, definisana struktura zarade tj. da se zarada sastoji od: osnovne zarade, posebnog dijela zarade, dodataka na osnovnu zaradu i varijabilnog dijela zarade, kao i čl.15 kojim je definisano da su dodaci na osnovnu zaradu: dodatak za rad noću, rad u dane državnog ili vjerskog praznika i rad duži od punog radnog vremena (prekovremeni rad), dodatak za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima, specijalni dodatak, dodatak po osnovu godina radnog staža (minuli rad) i dodatak za dežurstvo i pripravnost. Navedeni propisi ne propisiju ovakav vid dodatka na zaradu, već isti predstavlja radno vrijeme koje se evidentira kao prekovremeni rad. Obračun dodatka na zaradu (prekovremeni rad - hitne intervencije i pripravnost) je izvršen bez donošenja rješenja o dodatku, odnosno rješenja nijesu donijeta u skladu sa čl. 31 st. 4 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim je propisano da rješenje o zaradi zaposlenog iz člana 2 stav 1 tačka 4 ovog zakona donosi lice koje rukovodi tim pravnim licem.

2. Dežurstvo

Izvršen je uvid u obračunske liste za mjesec februar, april, avgust i decembar od 2018. godine do 2021. godine, za dr [REDAKTIRANO], zaposlenog u Klinici za anestezijsku, reanimaciju i terapiju bola i obračunske liste za mjesec februar, april, avgust i decembar od 2018. godine do 2021. godine za dr [REDAKTIRANO], zaposlenoj u Centru za kardiohirurgiju i utvrđeno je da je obračunato uvećanje zarade za dežurstvo.

U skladu sa čl.18 Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost utvrđeno je da se „Osnovna zarada zaposlenog uvećava se za vrijeme dežurstva, i to: za 24 časa (od 7 časova ujutro do 7 časova narednog dana) 15% obračunske vrednosti koeficijenta izražene u bruto iznosu, uvećane koeficijentom zaposlenog koji je utvrđen članom 11 ovog ugovora i za minuli rad, za 16 časova (od 15 časova do 7 časova narednog dana), 10% obračunske vrijednosti koeficijenta izražene u bruto iznosu, uvećane koeficijentom zaposlenog koji je utvrđen članom 11 ovog ugovora i za minuli rad“, bez donošenja rješenja o dežurstvu, odnosno rješenja nijesu donijeta u skladu sa čl. 31 st. 4 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim je propisano da rješenje o zaradi zaposlenog iz člana 2 stav 1 tačka 4 ovog zakona donosi lice koje rukovodi tim pravnim licem.

Uvidom u obračunske liste utvrđeno je da je uvećanje zarade po osnovu dežurstva obračunato u skladu sa propisom.

Konstatuje se da nijesu utvrđene nepravilnosti u dijelu obračuna uvećanja zarada za dežurstvo.

Konstatovane nepravilnosti:

Obračun dodatka na zaradu (dežurstvo) je izvršen bez donošenja rješenja o dodatku na zaradu, odnosno rješenja nijesu donijeta u skladu sa čl. 31 st. 4 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

3. Dopunski rad

Napomene: Uvidom u dostavljene izvještaje o dopunskom utvrđeno je da ne postoji evidencija o vremenskom periodu obavljanja dopunskog rada te inspektori nijesu mogli utvrditi činjenično stanje ispravnosti obračuna zarada za vremenski period obavljanja dopunskog rada, odnosno preklapanja časova dopunskog rada sa drugim oblicima rada (dežurstvom, prekovremenim radom i slično).

Takođe, dopisom broj 03/01-39736 od 25.12.2025. godine u čijem prilogu je dostavljena dokumentacija navedeno je da subjekat nadzora ne posjeduje izvještaje o prekovremenom radu, dopunskom radu i hitnim intervencijama u „izvornom“ obliku za određene godine.

4. Prekovremeni rad

Izvršen je uvid u obračunske liste za mjesec februar, april, avgust i decembar od 2018. do 2021. godine za dr [REDAKTIRANO], zaposlenog u Klinici za anesteziju, reanimaciju i terapiju bola i obračunske liste za dr [REDAKTIRANO], zaposlenoj u Centru za kardiohirurgiju i utvrđeno je uvećanje zarade za prekovremeni za kontrolisani period.

U skladu sa čl. 17 st. 1 tač.3 Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost utvrđeno je da se osnovna zarada zaposlenog po času uvećava 60% za prekovremeni rad.

Konstatuje se da je visina dodataka na zaradu za časove prekovremenog rada, utvrđena i obračunata u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost i Instrukcijama o obračunu zarada, naknada zarada, ostalih ličnih primanja i drugih primanja zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Konstatovane nepravilnosti:

Obračun dodatka na zaradu (prekovremeni rad) je izvršen bez donošenja rješenja o dodatku na zaradu, odnosno rješenja nijesu donijeta u skladu sa čl. 31 st. 4 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

5. Stimulacija

Izvršen je uvid u obračunske liste za mjesec februar, april, avgust i decembar od 2018. godine do 2021. godine za dr [REDAKTIRANO], zaposlenog u Klinici za anesteziju, reanimaciju i terapiju bola i obračunske liste za mjesec februar, april, avgust i decembar od 2018. godine do 2021. godine za dr [REDAKTIRANO], zaposlenoj u Centru za kardiohirurgiju te je utvrđeno uvećanje zarade po osnovu stimulacija za kontrolisani period.

U skladu sa čl.15 Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost utvrđeno je da: "Zaposleni koji u toku mjeseca ostvari rezultate rada u obimu i kvalitetu iznad prosječnih, odnosno planiranih, ima pravo na uvećanje zarade do 15% srazmjerno ostvarenom rezultatu".

Konstatuje se da je uvećanje zarada po osnovu stimulansa utvrđeno i obračunato u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost i u skladu sa Instrukcijom o obračunu zarada, naknada zarada, ostalih ličnih primanja i drugih primanja zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Konstatovane nepravilnosti:

Obračun dodatka na zaradu (stimulacija) izvršen je bez donošenja rješenja odnosno rješenja nijesu donijeta u skladu sa čl. 31 st. 4 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

6. Konzilijarni pregledi

Nadzor nad primjenom propisa koji regulišu konzilijarne preglede ne sprovodi budžetski inspektor.

Napomene: Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da ne postoji evidencija o vremenskom periodu obavljanja konzilijarnih pregleda te inspektori nijesu mogli utvrditi činjenično stanje ispravnosti obračuna zarada za vremenski period obavljanja konzilijarnih pregleda, odnosno preklapanja časova rada u konzilijarnim pregledima sa drugim oblicima rada (dežurstvom, prekovremenim radom i slično).

7. Obračun zarada zaposlenog za časove na radu u skladu sa Instrukcijama o obračunu zarada, naknada zarada, ostalih ličnih primanja i drugih primanja zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama - Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

U skladu sa članom 4 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru: "Zarada zaposlenog u javnom sektoru (u daljem tekstu: zaposleni) utvrđuje se pojedinačnim aktom, u skladu sa ovim zakonom i kolektivnim ugovorom", obračun zarada zaposlenih u KCCG je utvrđen Instrukcijama o obračunu zarada, naknada zarada, ostalih ličnih primanja i drugih primanja zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama - Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Konstatovane nepravilnosti:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju za prekovremeni rad i časove pripravnosti utvrđeno je da je se časovi pripravnosti preklapaju sa prekovremenim što nije u skladu sa Instrukcijama o obračunu zarada, naknada zarada, ostalih ličnih primanja i drugih primanja zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama – Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore kojom je definisano da časovi pripravnosti se ne mogu preklapati sa drugim oblicima rada (dežurstvo, prekovremeni rad i sl.) te se konstatuje da su zarade obračunate suprotno navedenoj Instrukciji, kao pojedinačnom aktom kojim je, u skladu sa zakonom, regulisan obračun zarada u Javnim zdravstvenim ustanovama.

III. Na osnovu izvršenog uvida u obračunske liste za kontrolisani perioda utvrđeno je sljedeće:

1. za dr [REDACTED] za februar, april, avgust i decembar za period 2018. godine do 2021. godine:

Uvidom u obračunsku listu za mjesec avgust 2018. godine utvrđeno je da je izvršen obračun „hitnih intervencija“ za 33 časa, dok je uvidom u Izvještaje dežurnog ljekara

utvrđeno da je obavljala hitne intervencije u trajanju od 5 časova te se konstatuje da je izvršen obračun zarada za 28 časova više odnosno u većem iznosu od **163,02€**.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec avgust 2018. godine utvrđeno je da je izvršen obračun prekovremenog rada za 47 časova dok je uvidom u Izvještaje o prekovremenom radu utvrđeno da je imenovana obavljala prekovremeni rad u trajanju od 29 časova te se konstatuje da je izvršen obračun zarada za 18 časova više odnosno u većem iznosu od **104,79€**.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu avgustu 2018.godine zarada obračunata u većem iznosu za 267,81€.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec februar 2019. godine utvrđeno je da je izvršen obračun „hitnih intervencija“ za 28 časa, dok je uvidom u Izvještaje dežurnog ljekara utvrđeno da je obavljala hitne intervencije u trajanju od 15 časova te se konstatuje da je izvršen obračun zarada za 13 časova više odnosno u većem iznosu od **75,69€**.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu februaru 2019.godine zarada obračunata u većem iznosu za 75,69€.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec april 2019. godine utvrđeno je da je izvršen obračun zarade za 5 dežurstava (četiri u trajanju od 16 časova i jedno u trajanju od 24 časa) dok je uvidom u tabelu rasporeda dežurstva utvrđeno da se nalazi u evidenciji za 4 dežurstva od 16 časova. Konstatuje se da je izvršen obračun zarade za 1 dežurstvo u trajanju od 24 časa više tj. izvršen je obračun po osnovu dežurstva u većem iznosu od **95,01€**.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec april 2019. godine utvrđeno je da je izvršen obračun „hitnih intervencija“ za 5 časova, bez dostavljene evidencije o obavljenim „hitnim intervencijama“ u iznosu od **29,11€**.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu april 2019 godine zarada obračunata u većem iznosu za 95,01€ dok je zarada u iznosu od 29,11€ obračunata bez priložene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec avgust 2019. godine utvrđeno je da je izvršen obračun zarade za 208 časova pripravnosti dok je uvidom u tabelu rasporeda pripravnosti utvrđeno da je dr [REDACTED] obavila časove pripravnosti u trajanju od 104 časa. Konstatuje se da je izvršen obračun zarade za 104 časa pripravnosti više tj. izvršen je obračun po osnovu pripravnosti u većem iznosu od **37,84€**.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec avgust 2019 godine utvrđeno je da je izvršen obračun prekovremenog rada za 12 časova u iznosu od **69,87€** bez dostavljene dokumentacije o vremenskom periodu obavljanja prekovremenih časova.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec avgust 2019 godine utvrđeno je da je izvršen obračun hitnih intervencija za 24 časa u iznosu od **139,73€** bez dostavljene dokumentacije o vremenskom periodu obavljanja prekovremenih časova.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu avgust 2019 godine zarada obračunata u većem iznosu za 37,84€ te je obračun zarade u iznosu od 209,60€ obračunat bez dostavljene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec decembar 2019. godine utvrđeno je da je izvršen obračun prekovremenog rada u trajanju od 19 časova u iznosu od **110,62€** bez dostavljene evidencije o obavljanju prekovremenog rada.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu decembar 2019 godine zarada obračunata u iznosu od 110,62€ bez dostavljene evidencije o obavljanju prekovremenog rada.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec februar 2020. godine utvrđeno je da je izvršen obračun uvećanja zarade po osnovu dežurstva za 5 dežurstava (tri u trajanju od 16 časova i dva u trajanju od 24 časa) dok je uvidom u tabelu rasporeda dežurstava utvrđeno da se nalazi u evidenciji za 4 dežurstva. Konstatuje se da je izvršen obračun zarade u većem iznosu za jedno dežurstvo u trajanju od 24 časa tj. izvršen je obračun po osnovu dežurstva u većem iznosu od **95,01€**.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec februar 2020. godine utvrđeno je da je izvršen obračun zarade za 358 časova pripravnosti dok je uvidom u tabelu rasporeda pripravnosti utvrđeno da se nalazi u evidenciji 328 časova. Konstatuje se da je izvršen obračun zarade za 30 časa pripravnosti više tj. izvršen je obračun po osnovu pripravnosti u većem iznosu od **10,91€**.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec februar 2020. godine utvrđeno je da je izvršen obračun prekovremenog rada u trajanju od 28 časova u iznosu od **163,02€** bez dostavljene evidencije o obavljanju prekovremenog rada.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec februar 2020 godine utvrđeno je da je izvršen obračun „hitnih intervencija“ za 16 časa u iznosu od **93,15€** bez dostavljene evidencije o obavljenim „hitnim intervencijama“.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu februaru 2020. godine zarada obračunata u većem iznosu za 105.92€ dok je zarada u iznosu od 256,17€ izvršena bez dostavljene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec april 2020. godine utvrđeno je da je izvršen obračun prekovremenog rada u trajanju od 8 časova u iznosu od **52,79€** bez dostavljene evidencije o obavljanju prekovremenog rada

Uvidom u obračunsku listu za mjesec april 2020 godine utvrđeno je da je izvršen obračun „hitnih intervencija“ za 21 čas u iznosu od **138,56€** bez dostavljene evidencije o obavljanju prekovremenog rada.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu aprilu 2020. godine zarada obračunata u iznosu za 191,35€ bez dostavljene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec avgust 2020. godine utvrđeno je da je izvršen obračun zarade za 8 dežurstava (četiri u trajanju od 16 časova i četiri u trajanju od 24 časa) dok je uvidom u tabelu rasporeda dežurstva utvrđeno da se nalazi u evidenciji za 3 dežurstva u trajanju od 16 časova i 3 dežurstva u trajanju od od 24 časa. Konstatuje se da je izvršen obračun zarade u većem iznosu za 1 dežurstvo u trajanju od 16 časova i 1 dežurstvo u trajanju 24 časa tj. izvršen je obračun po osnovu dežurstva u većem iznosu od **179,47€**.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec avgust 2020. godine utvrđeno je da je izvršen obračun zarade za 355 časova pripravnosti dok je uvidom u tabelu rasporeda pripravnosti utvrđeno da se nalazi u evidenciji 296 časa. Konstatuje se da je izvršen obračun zarade za 59 časova obavljene pripravnosti više tj. izvršen je obračun po osnovu pripravnosti u većem iznosu od **24,33€**.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec avgust 2020. godine utvrđeno je da je izvršen obračun prekovremenog rada u trajanju od 40 časova u iznosu od **263,93€** bez dostavljene evidencije o obavljanju prekovremenog rada.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec avgust 2020. godine utvrđeno je da je izvršen obračun „hitnih intervencija“ za 15 časova, bez dostavljene evidencije o obavljenim „hitnim intervencijama“ te se konstatuje da je izvršen obračun zarada bez dostavljene evidencije u iznosu od **98,97€**.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu avgustu 2020. godine zarada obračunata u većem iznosu za 203,80€ dok je obračun zarade u iznosu od 362.90€ izvršen bez dostavljene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec decembar 2020. godine utvrđeno je da je izvršen obračun zarade za 7 dežurstava (pet u trajanju od 16 časova i dva u trajanju od 24 časova) dok je uvidom u tabelu rasporeda dežurstva utvrđeno je dr [REDACTED] obavljala 4 dežurstva u trajanju od 16 časova i 2 dežurstva u trajanju od 24 časa. Konstatuje se da je izvršen obračun zarade u većem iznosu za jedno dežurstvo u trajanju od 16 više tj. izvršen je obračun po osnovu dežurstva u većem iznosu od **71,80€**.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec decembar 2020. godine utvrđeno je da je izvršen obračun zarade za 320 časova pripravnosti dok je uvidom u tabelu rasporeda pripravnosti utvrđeno da se dr [REDACTED] nalazi u evidenciji o obavljenim časovima

pripravnosti za 224 časa. Konstatuje se da je izvršen obračun zarade za 96 časa više tj. izvršen je obračun po osnovu pripravnosti u većem iznosu od **39,59€**.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec decembar 2020. godine utvrđeno je da je izvršen obračun prekovremenog rada u trajanju od 20 časova u iznosu od **131,97€** bez dostavljene evidencije o obavljanju prekovremenog rada.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec decembar 2020. godine utvrđeno je da je izvršen obračun „hitnih intervencija“ za 16 časova, bez dostavljene evidencije o obavljenim „hitnim intervencijama“ te se konstatuje da je izvršen obračun zarada u većem iznosu od **105,57€**.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu decembru 2020. godine zarada obračunata u većem iznosu za 111,39€ dok je obračun zarade u iznosu od 237,54€ izvršen bez dostavljene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec februar 2021. godine utvrđeno je da je za vrijeme trajanja pripravnosti obavljan prekovremeni rad u trajanju od 16h te da obračun uvećanja zarade po osnovu pripravnosti nije umanjen za časove obavljenog prekovremenog rada i to za 16h (za period : dana 09.02.2021. godine od 10h do 14h, dana 20.02.2021. godine od 10h do 14h, dana 27.02.2021. godine od 11h do 15h), te se konstatuje da je izvršen obračun zarada u većem iznosu od **6,80€**.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu februaru 2021. godine zarada obračunata u većem iznosu za 6,80€

Uvidom u obračunsku listu za mjesec april 2021. godine utvrđeno je da je za vrijeme trajanja pripravnosti obavljan prekovremeni rad u trajanju od 20h te da obračun uvećanja zarade po osnovu pripravnosti nije umanjen za časove obavljenog prekovremenog rada i to za 20h (dana 08.04.2021. godine od 07h do 15h, dana 11.04. 2021. godine od 8h do 12h i dana 13.04. 2021. godine od 7h do 15h) te se konstatuje da je izvršen obračun zarada u većem iznosu od **8,49€**.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu aprilu 2021. godine zarada obračunata u većem iznosu za 8,49€.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec avgust 2021. godine je utvrđeno je da je za vrijeme trajanja pripravnosti obavljan prekovremeni rad u trajanju od 25h pripravnosti te da obračun uvećanja zarade po osnovu pripravnosti nije umanjen za časove obavljenog prekovremenog rada i to za 25h (dana 05.08.2021. godine od 7h do 15h, dana 13.08.2021. godine od 7 do 15h , dana 13.08.2021. godine od 17h do 00h i dana 17.08.2021. godine od 15h do 17h) te se konstatuje da je izvršen obračun zarada za časove pripravnosti u većem iznosu od **10,62€**.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu avgustu 2021. godine zarada obračunata u većem iznosu za 10,62€

Konstatuje se da je za dr [REDACTED], za kontrolisani period, izvršen obračun zarada u većem iznosu za 923,37€, te da je bez dostavljene evidencije obračunato uvećanje zarade u iznosu od 1.397,29€.

2. za dr [REDACTED] za februar, april, avgust i decembar 2018.godine do 2021. godine:

Uvidom u obračunsku listu za mjesec februar 2018. godine utvrđeno je da je izvršen obračun zarade za 104 časova pripravnosti dok je uvidom u tabelu rasporeda pripravnosti utvrđeno da se nalazi u evidenciji 80 časova. Konstatuje se da je izvršen obračun zarade za 24 časa pripravnosti više tj. izvršen je obračun u većem iznosu od **8,73€**.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec februar 2018. godine utvrđeno je da je izvršen obračun „hitnih intervencija“ za 2 časa, bez dostavljene dokumentacije te se konstatuje da je izvršen obračun zarada u iznosu od **11,64€**, bez dostavljene evidencije.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu februaru 2018. godine zarada obračunata u većem iznosu za 8,73€, te da je obračunato uvećanje zarade u iznosu od 11,64€, bez dostavljene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec april 2018. godine utvrđeno je da je obračunato uvećanje zarade po osnovu dežurstva i to za 3 dežurstva u trajanju od po 16 časova i 2 dežurstva u trajanju od po 24 časa. Uvidom u evidencije za mjesec april 2018. godine „Rapored anesteziologa za ambulantu“ utvrđeno je da je dr [REDACTED] obavio jedno dežurstvo u trajanju od 16 časova te se konstatuje da je, po osnovu 2 dežurstva u trajanju od 16h i 2 dežurstva u trajanju od 24 časa, izvršen obračun zarade u većem iznosu od **318,02€**.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec april 2018. godine utvrđeno je da je izvršen obračun zarade za 132 časa pripravnosti dok je uvidom u tabelu rasporeda pripravnosti utvrđeno da se nalazi u evidenciji 112 časa. Konstatuje se da je izvršen obračun zarade za 20 časa više tj. izvršen je obračun po osnovu pripravnosti u većem iznosu od **7,28€**.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec april 2018. godine utvrđeno je da je izvršen obračun „hitnih intervencija“ za 4 časa, bez dostavljene dokumentacije te se konstatuje da je izvršen obračun zarada u iznosu od **23,29€** bez dostavljene evidencije.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu aprilu 2018. godine zarada obračunata u većem iznosu za 325,30€ te da je obračunato uvećanje zarade u iznosu od 23,29€, bez dostavljene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu iza mjesec avgust 2018. godine utvrđeno je da je izvršen obračun zarade za 180 časa pripravnosti dok je uvidom u tabelu rasporeda

pripravnosti utvrđeno da se dr [REDACTED] nalazi u evidenciji za obavljena 96 časa pripravnosti. Konstatuje se da je izvršen obračun zarade za 84 časa više tj. izvršen je obračun po osnovu pripravnosti u većem iznosu od **30,56€**.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec avgust 2018. godine utvrđeno je da je izvršen obračun „hitnih intervencija“ za 4 časa, bez dostavljene dokumentacije te se konstatuje da je izvršen obračun zarada u iznosu od **23,29€** bez dostavljene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec avgust 2018. godine utvrđeno je da je izvršen obračun prekovremenog rada u trajanju od 8 časova u iznosu od **46,58€** bez dostavljene dokumentacije o obavljanju prekovremenog rada.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu avgustu 2018. godine zarada obračunata u većem iznosu za 30,56€ te da je obračunato uvećanje zarade u iznosu od 69,87€, bez dostavljene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec decembar 2018. godine utvrđeno je da je obračunato uvećanje zarade po osnovu dežurstva i to za 2 dežurstva u trajanju od po 16 časova i 2 dežurstvo u trajanju od po 24 časa. Uvidom u evidencije za mjesec decembar 2018. godine „Rapored anesteziologa za ambulantu“ utvrđeno je da je dr [REDACTED] obavio jedno dežurstvo u trajanju od 16 časova te se konstatuje da je 1 po osnovu dežurstva u trajanju od 16 časa i 2 po osnovu dežurstva u trajanju od 24 časa više, izvršen obračun zarade u većem iznosu od **221,96€**.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec decembar 2018. godine utvrđeno je da je izvršen obračun zarade za 256 časa pripravnosti dok je uvidom u tabelu rasporeda pripravnosti utvrđeno da se nalazi u evidenciji 96 časa. Konstatuje se da je izvršen obračun zarade za 160 časa više tj. izvršen je obračun po osnovu pripravnosti u većem iznosu od **58,22€**.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec decembar 2018. godine utvrđeno je da je izvršen obračun „hitnih intervencija“ za 19 časova, bez dostavljene dokumentacije te se konstatuje da je izvršen obračun zarada u iznosu od **110,62€** izvršen obračun uvećanja zarade bez dostavljene evidencije.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu decembru 2018. godine zarada obračunata u većem iznosu za 280,18€ te da je obračunato uvećanje zarade u iznosu od 110,62€, bez dostavljene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec februar 2019. godine utvrđeno je da je izvršen obračun zarade za 180 časa pripravnosti dok je uvidom u tabelu rasporeda pripravnosti utvrđeno da se dr [REDACTED] nalazi u evidenciji za obavljena 80 časa pripravnosti. Konstatuje se da je izvršen obračun zarade za 100 časova pripravnosti više tj. izvršen je obračun po osnovu pripravnosti u trajanju u većem iznosu od **36,39€**.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec februar 2019. godine utvrđeno je da je izvršen obračun „hitnih intervencija“ za 4 časa, bez dostavljene dokumentacije te se konstatuje da je izvršen obračun zarada u iznosu od **23,29€** bez dostavljene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec februar 2019. godine utvrđeno je da je izvršen obračun prekovremenog rada za 8 časa, bez dostavljene dokumentacije te se konstatuje da je izvršen obračun zarada u iznosu od **46,58€** bez dostavljene evidencije.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu februaru 2019. godine zarada obračunata u većem iznosu za 36,39€ te da je obračunato uvećanje zarade u iznosu od 69,87€, bez dostavljene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec april 2019. godine utvrđeno je da je izvršen obračun „hitnih intervencija“ za 4 časa, bez dostavljene dokumentacije te se konstatuje da je izvršen obračun zarada u iznosu od **23,29€** bez dostavljene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec april 2019. godine utvrđeno je da je izvršen obračun prekovremenog rada za 32 časa, bez dostavljene dokumentacije te se konstatuje da je izvršen obračun zarada u iznosu od **186,31€** bez dostavljene evidencije.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu aprilu 2019. godine obračunato uvećanje zarade u iznosu od 209,60€, bez dostavljene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec avgust 2019. godine utvrđeno je da je izvršen obračun „hitnih intervencija“ za 4 časa, bez dostavljene dokumentacije te se konstatuje da je izvršen obračun zarada u iznosu od **23,29€** bez dostavljene evidencije.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu avgustu 2019. godine zarada obračunata u iznosu od 23,29€ bez dostavljene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec decembar 2019. godine utvrđeno je da je izvršen obračun zarade za 7 dežurstava (pet u trajanju od 16 časova i dva u trajanju od 24 časova) dok je uvidom u tabelu rasporeda dežurstva utvrđeno da je dr [REDACTED] obavljao 4 dežurstva u trajanju od 16 časova i 1 dežurstvo u trajanju od 24 časa. Konstatuje se da je izvršen obračun zarade za jedno dežurstvo u trajanju od 16 i jedno od 24 časa više tj. izvršen je obračun po osnovu dežurstva u većem iznosu od **158,52€**.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec decembar 2019. godine utvrđeno je da je izvršen obračun „hitnih intervencija“ za 6 časa, bez dostavljene dokumentacije te se konstatuje da je izvršen obračun zarada u iznosu od **34,93€** bez dostavljene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec decembar 2019. godine utvrđeno je da je izvršen obračun prekovremenog rada za 16 časova, bez dostavljene dokumentacije te se

konstatuje da je izvršen obračun zarada u iznosu od **93,15€** bez dostavljene evidencije.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu decembru 2019. godine zarada obračunata u većem iznosu za 158,52€ te da je obračunato uvećanje zarade u iznosu od 128,08€, bez dostavljene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec februar 2020. godine utvrđeno je da je izvršen obračun „hitnih intervencija“ za 4 časa, bez dostavljene dokumentacije te se konstatuje da je izvršen obračun zarada u iznosu od **23,29€** bez dostavljene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec februar 2020. godine utvrđeno je da je izvršen obračun prekovremenog rada za 8 časa, bez dostavljene dokumentacije te se konstatuje da je izvršen obračun zarada u iznosu od **46,58€** bez dostavljene evidencije.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu februaru 2020. godine zarada obračunata u iznosu od 69,87€ bez dostavljene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec avgust 2020. godine utvrđeno je da je izvršen obračun „hitnih intervencija“ za 8 časova, bez dostavljene dokumentacije te se konstatuje da je izvršen obračun zarada u iznosu od **52,79€** bez dostavljene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec avgust 2020. godine utvrđeno je da je izvršen obračun prekovremenog rada za 8 časa, bez dostavljene dokumentacije te se konstatuje da je izvršen obračun zarada u većem iznosu od **52,79€** bez dostavljene evidencije.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu avgustu 2020. godine zarada obračunata u iznosu od 105,58€ bez dostavljene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec februar 2021. godine utvrđeno je da je izvršen obračun 8 časova prekovremenog rada i 8 hitnih intervencija, dok je uvidom u dostavljeni izvještaji o prekovremenom radu utvrđeno da je dr [REDACTED] obavljao prekovremeni rad u trajanju od 12 časova, te se konstatuje da je izvršen obračun zarada u većem iznosu od **27,19€**, odnosno za 4 časa prekovremenog rada.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu februaru 2021. godine zarada obračunata u većem iznosu za 27,19€.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec avgust 2021. godine utvrđeno je da je izvršen obračun zarade za 240 časova pripravnosti dok je uvidom u tabelu rasporeda pripravnosti utvrđeno da je dr [REDACTED] obavio 128 časova pripravnosti. Konstatuje se da je izvršen obračun zarade za 112 časova više tj. izvršen je obračun po osnovu pripravnosti u većem iznosu od **47,58€**.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec avgust 2021. godine utvrđeno je da je izvršen obračun „hitnih intervencija“ za 8 časova, bez dostavljene dokumentacije te se konstatuje da je izvršen obračun zarada u iznosu od **54,38€** bez dostavljene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec avgust 2021. godine utvrđeno je da je izvršen obračun prekovremenog rada za 4 časa, bez dostavljene dokumentacije te se konstatuje da je izvršen obračun zarada u iznosu od **27,19€** bez dostavljene evidencije.

Konstatuje se da je dr [REDACTED] u mjesecu avgustu 2021. godine zarada obračunata u većem iznosu za 47,58€ te da je obračunato uvećanje zarade u iznosu od 81,57€, bez dostavljene evidencije.

Uvidom u evidenciju časova pripravnosti i dežurstva utvrđeno je da su za dane 13.12. i 25.12.2021. godine, obračunati časovi pripravnosti i časovi dežurstva u istom vremenskom periodu u trajanju od 40 časova te se konstatuje da je zarada u većem iznosu za 16.99€, odnosno za 40 časova pripravnosti.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec decembar 2021. godine utvrđeno je da je izvršen obračun „hitnih intervencija“ za 8 časova, bez dostavljene dokumentacije te se konstatuje da je izvršen obračun zarada u iznosu od **54,38€** bez dostavljene evidencije.

Uvidom u obračunsku listu za mjesec decembar 2021. godine utvrđeno je da je izvršen obračun prekovremenog rada za 16 časa, bez dostavljene dokumentacije te se konstatuje da je izvršen obračun zarada u iznosu od **108,77€** bez dostavljene evidencije.

Konstatuje se da je za dr [REDACTED] u mjesecu decembru 2021. godine zarada obračunata u većem iznosu za 16,99€ te da je obračunato uvećanje zarade u iznosu od 163,15€, bez dostavljene evidencije.

Konstatuje se da je za dr [REDACTED], za kontrolisani period, izvršen obračun zarada u većem iznosu za 931,44€ te da je obračunato uvećanje zarade od 1.066,43€ bez dostavljene evidencije.

Napomena: Navedeni iznosi su prikazani u neto vrijednostima.

IV. Usklađenost koeficijenta složenosti sa važećim propisima

Glavna budžetska inspektorka i ovlašćena lica za sprovođenje inspeksijskog nadzora su utvrdili da direktor koji zastupa JZU KCCG, na osnovu čl. 47 i 48 Zakona o radu („Sl.list CG“ br. 74/19) i odredaba Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu

djelatnost sa zaposlenima zaključivao ugovor o radu, kojim se utvrđuje raspored na radno mjesto zaposlenog kao i zarada zaposlenog.

Izvršen je uvid u obračunske liste za mjesece februar, april, avgust i decembar od 2018. godine do 2021. godine za dr [REDACTED], zaposlenog u Klinici za anesteziju, reanimaciju i terapiju bola i obračunske za mjesece februar, april, avgust i decembar od 2018. godine do 2021. godine:

za dr [REDACTED], zaposlenoj u Centru za kardiohirurgiju i utvrđeno je da je osnovna zarada za doktora medicine koeficijent složenosti poslova 8,25 za period 01.01.2018.-31.07.2018. godine, za ljekara specijaliste obračunata na osnovu koeficijenta složenosti poslova 10,50 za period 01.08.2018.-29.02.2020. godine, koeficijenta složenosti poslova 11,90 za period 01.03.2020.-31.12.2020. godine, koeficijenta složenosti poslova 12,26 za period 01.01.2021.-31.12.2021. godine.

za dr [REDACTED], zaposlenog u Klinici za anesteziju, reanimaciju i terapiju bola i utvrđeno je da je osnovna zarada ljekara specijaliste obračunata na osnovu koeficijenta složenosti poslova 10,50 za period 01.01.2018.-29.02.2020. godine, koeficijenta složenosti poslova 11,90 za period 01.03.2020.-31.12.2020. godine, koeficijenta složenosti poslova 12,26 za period 01.01.2021.-31.12.2021. godine.

Konstatuje se da je obračun zarada ljekara specijalista, za kontrolisani period, izvršen na osnovu koeficijenata složenosti poslova koji su usklađeni sa Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost.

Uvidom u dostavljenju dokumentaciju, utvrđeno je da, za kontrolisani period, **nijesu donijeta rješenja u skladu sa čl. 31 st. 4 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim je propisano da rješenje o zaradi zaposlenog iz člana 2 stav 1 tačka 4 ovog zakona donosi lice koje rukovodi tim pravnim licem.**

V OCJENA ČINJENIČNOG STANJA I UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI

Glavna budžetska inspektorka i ovlašćena lica za sprovođenje redovnog (proširenog) inspekcijskog nadzora konstatuju da se obračun zarada vršio u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost, za kontrolisani period metodom uzorka.

Glavna budžetska inspektorka i ovlašćena lica za vršenje redovnog (proširenog) inspekcijskog nadzora konstatuju da je vršen obračun i isplata zarade bez donošenja rješenja o zaradi, kao i da obračun i isplata zarada i naknada za isti vremenski period po dva osnova, predstavlja nezakonitu potrošnju budžetskih sredstava.

Obračun uvećanja zarada, u slučaju preklapanja časova pripravnosti sa ostalim oblicima rada, gdje je zarada za isti vremenski period uvećavana za časove provedene u pripravnosti i za časove ostalih oblika rada, utvrđen je suprotno Instrukciji o obračunu zarada, naknada zarada, ostalih ličnih primanja i drugih primanja zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama - Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Redovnim (proširenim) inspekcijskim nadzorom utvrđena je neusklađenost evidencija i platnih lista odnosno obračun časova rada koji nijesu evidentirani.

Rješenja o osnovnoj zaradi za kontrolisani period za dr [REDACTED] i dr [REDACTED] nijesu donesena u skladu sa čl. 31 st. 4 Zakona o zaradama zaposlenih javnom sektoru, kojim je propisano da rješenje o zaradi zaposlenog iz člana 2 stav 1 tačka 4 ovog zakona donosi lice koje rukovodi tim pravnim licem.

Rješenja o dodatku na osnovnu zaradu za kontrolisani period, za mjesece februar, april, avgust i decembar od 2018. godine do 2021. godine za dr [REDACTED] i dr [REDACTED], nijesu donesena čl. 31 st. 1 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim je propisano da rješenje o zaposlenog iz člana 2 stav 1 tačka 4 ovog zakona donosi lice koje rukovodi tim pravnim licem.

Napomena: Rješenja o zaradi za ljekare su donesena u toku vršenja inspekcijskog nadzora.

Konstatuje se da su, za kontrolisani period, za mjesece februar, april, avgust i decembar od 2018. godine do 2021. godine za dr [REDACTED] i dr [REDACTED], za zaposlene po uzorku, zarade obračunate u većem iznosu za 1.854,81€.

Konstatuje se da su, za kontrolisani period za mjesece februar, april, avgust i decembar od 2018. godine do 2021. godine za dr [REDACTED] i dr [REDACTED], za zaposlene po uzorku, zarade obračunate u iznosu za 2.463,72€ bez dostavljene dokumentacije- evidencije.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, u skladu sa odredbom člana 22 Zakona o budžetskoj inspekciji,


UPOZORAVA SE


Odgovorno lice u subjektu nadzora da se obračun i isplata zarada vrši u skladu sa Instrukcijom o obračunu zarada, naknada zarada, ostalih ličnih primanja i drugih primanja zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama - Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.


Odgovorno lice u subjektu nadzora može dati primjedbe na zapisnik o inspekcijskom nadzoru, u pisanom obliku, u roku od sedam dana od dana prijema zapisnika u skladu




sa članom 21 stav 5 Zakona o budžetskoj inspekciji. Ako u ovom roku odgovorno lice u subjektu nadzora ne dostavi primjedbe na zapisnik smatra se da nema primjedbi.


mr Jelena Perućica
glavna budžetska inspektorka


Olga Uskoković
ovlašćeno lice za vršenje inspekcijskog nadzora


Stevan Brnović
ovlašćeno lice za vršenje inspekcijskog nadzora


Miloš Miranović
ovlašćeno lice za vršenje inspekcijskog nadzora

